WIKIPEDIA

Lingua mazanderani

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **mazanderani** (مازندرانی), tamén chamado **tabari** (طبری) ou **geleki** (گلکی) é unha lingua iraniana e un membro das linguas do noroeste, falada nas provincias de Mazandarán, Teherán e Golestán, en Irán. Como membro da póla noroeste, está estreitamente relacionada coa lingua gilaki, e dun xeito máis distante coa lingua persa, que pertence á póla sur.[1][2] O mazanderani e o gilaki teñen un vocabulario semellante. A linguas gilaki e mazanderani (pero non outras linguas iranias) comparten certos trazos tipolóxicos coas linguas caucásicas,[3][4] reflectindo a historia, a identidade étnica e a relación da rexión do Cáucaso cos pobos gilaki e mazanderani.

Mazanderani مازندرانی	
Outros nomes:	Tabari طبری Geleki گلکی
Falado en:	Irán
Rexións:	Costa sur do mar Caspio
Total de falantes:	5,5 millóns (2013)
Familia:	Indoeuropea Indoirania Irania Irania occidental Irania do noroeste Caspio **Mazanderani**
Escrita:	Alfabeto persa
	Códigos de lingua
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`---`
ISO 639-3:	`mzn (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=mzn)`

Notas

1. Coon, "Iran:Demography and Ethnography" in Encyclopedia of Islam, Volume IV, E.J. Brill, pp. 10,8. Excerpt: "The Lurs speak an aberrant form of Archaic Persian" See maps also on page 10 for distribution of Persian languages and dialect
2. Kathryn M. Coughlin, "Muslim cultures today: a reference guide," Greenwood Publishing Group, 2006. p. 89: "...Iranians speak Persian or a Persian dialect such as Gilaki or Mazanderani"
3. Nasidze, I; Quinque, D; Rahmani, M; Alemohamad, SA; Stoneking, M (April 2006). "Concomitant Replacement of Language and mtDNA in South Caspian Populations of Iran". *Curr. Biol.* **16**: 668–73. PMID 16581511. doi:10.1016/j.cub.2006.02.021. Consultado o 4 de abril de 2014.
4. Academic American Encyclopedia By Grolier Incorporated, page 294

Véxase tamén

Bibliografía

- Le Coq, P. 1989. Les dialects Caspiens et les dialects du nord-ouest de l'Iran. In Rüdiger Schmitt (ed.), *Compendium linguarum Iranicarum*. Wiesbaden: L. Reichert. pp. 296–312.
- Nawata, Tetsuo. 1984. *Māzandarāni*. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa. Series: Asian and African Grammatical Manual; 17. 45 + iii pp.
- Shokri, Giti. 1990. Verb Structure in Sāri dialect. *Farhang*, 6:217–231. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies (http://www.ihcs.ac.ir/).



Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua mazanderani***

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_mazanderani&oldid=4346658"

A última edición desta páxina foi o 24 de maio de 2017 ás 09:37.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.